

## t10\_funct\_2

(TMYqji8dX8nXq5twFjkC3TrWJUBxt4GMWTj)

October 27, 2020

Let  $v1\_funct\_1 : \iota \Rightarrow o$  be given. Let  $v1\_funct\_2 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$  be given. Let  $m1\_subset\_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$  be given. Let  $k1\_zfmisc\_1 : \iota \Rightarrow \iota$  be given. Let  $k2\_zfmisc\_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$  be given. Let  $k1\_funct\_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$  be given. Let  $k2\_relset\_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$  be given. Let  $v1\_xboole\_0 : \iota \Rightarrow o$  be given. Let  $k1\_xboole\_0 : \iota$  be given. Let  $k4\_tarski : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$  be given. Let  $v1\_relat\_1 : \iota \Rightarrow o$  be given. Let  $v5\_relat\_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$  be given. Let  $k10\_xtuple\_0 : \iota \Rightarrow \iota$  be given. Let  $v4\_relat\_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$  be given. Assume the following.

$$\forall X0. \forall X1. \neg (X0 \in X1) \wedge (v1\_xboole\_0 X1) \quad (1)$$

Assume the following.

$$\forall X0. (v1\_xboole\_0 X0) \Rightarrow (X0 = k1\_xboole\_0) \quad (2)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall X0. \forall X1. \forall X2. \forall X3. ((v1\_funct\_1 X3) \wedge \\ & ((v1\_funct\_2 X3 X0 X1) \wedge (m1\_subset\_1 X3 (k1\_zfmisc\_1 (k2\_zfmisc\_1 \\ & X0 X1)))) \Rightarrow ((X2 \in X0) \Rightarrow ((X1 = k1\_xboole\_0) \vee (k1\_funct\_1 X3 X2 \in k2\_relset\_1 \\ & X1 X3))) \end{aligned} \quad (3)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall X0. \forall X1. \forall X2. (m1\_subset\_1 X2 (k1\_zfmisc\_1 \\ & (k2\_zfmisc\_1 X0 X1))) \Rightarrow ((\forall X3. \neg (X3 \in X1) \wedge (\forall X4. \neg k4\_tarski \\ & X4 X3 \in X2)) \Leftrightarrow (k2\_relset\_1 X1 X2 = X1)) \end{aligned} \quad (4)$$

Assume the following.

$$\forall X0. \forall X1. ((v1\_relat\_1 X1) \wedge (v5\_relat\_1 X1 X0)) \Rightarrow (k2\_relset\_1 X0 X1 = k10\_xtuple\_0 X1) \quad (5)$$

Assume the following.

$$v1\_xboole\_0 k1\_xboole\_0 \quad (6)$$

Assume the following.

$$k1\_xboole\_0 = the (\lambda X0 : \iota.v1\_xboole\_0 X0) \quad (7)$$

Assume the following.

$$\forall X0.(v1\_xboole\_0 X0) \Leftrightarrow (\forall X1. \neg X1 \in X0) \quad (8)$$

Assume the following.

$$\forall X0. \forall X1. (X1 = k10\_xtuple\_0 X0) \Leftrightarrow (\forall X2. (X2 \in X1) \Leftrightarrow (\exists X3. k4\_tarSKI X3 X2 \in X0)) \quad (9)$$

Assume the following.

$$\forall X0. \forall X1. (v1\_xboole\_0 X0) \Rightarrow (\forall X2. (m1\_subset\_1 X2 (k1\_zfmisc\_1 (k2\_zfmisc\_1 X1 X0))) \Rightarrow (v1\_xboole\_0 X2)) \quad (10)$$

Assume the following.

$$\forall X0. \forall X1. \forall X2. (m1\_subset\_1 X2 (k1\_zfmisc\_1 (k2\_zfmisc\_1 X0 X1))) \Rightarrow ((v4\_relat\_1 X2 X0) \wedge (v5\_relat\_1 X2 X1)) \quad (11)$$

Assume the following.

$$\forall X0. \forall X1. \forall X2. (m1\_subset\_1 X2 (k1\_zfmisc\_1 (k2\_zfmisc\_1 X0 X1))) \Rightarrow (v1\_relat\_1 X2) \quad (12)$$

**Theorem 1**

$$\begin{aligned} & \forall X0. \forall X1. \forall X2. ((v1\_funct\_1 X2) \wedge ((v1\_funct\_2 \\ & X2 X0 X1) \wedge (m1\_subset\_1 X2 (k1\_zfmisc\_1 (k2\_zfmisc\_1 X0 X1)))) \Rightarrow \\ & ((\forall X3. \neg (X3 \in X1) \wedge (\forall X4. \neg (X4 \in X0) \wedge (X3 = k1\_funct\_1 \\ & X2 X4))) \Rightarrow (k2\_relset\_1 X1 X2 = X1)) \end{aligned}$$